

Cijena je na godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri Dalmatinskoj za Austro-Ugarsku Kr. 10.—; samom Objavitelju Dalmatinskomu Kr. 6.—; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 6.—. Na polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi Objavitelja Dalmatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske 10 para. Zastareni brojevi 20 para.

Pitanja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav obzir uzeti; pitanja za uvršbe uz koja nema prilične pretplate, biti će povraćena. — Pretplate se šalju poštanskim naputnicama. — Rukopisi se ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju.

Disma i novce treba šljati «Uredu Objavitelja Dalmatinskoga u Zadru».



Prezzo d'associazione per un anno: Dell'Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A-U. Cor. 10.—; per l'Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 6.—; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 6.—. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell'Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero della Rassegna Dalmata cent. 10. Numeri arretrati cent. 20.

Domande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un'anticipazione corrispondente vengono restituite. — Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. — Manoscritti non si restituiscono. — Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all'«Ufficio dell'Avvisatore Dalmato in Zara».

Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

(Službene su jedino vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima»). (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali»).

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM.

SI PUBBLICA AL MERCOLEDÌ ED AL SABATO

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austrijsko-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 31. Službeno se javlja:

«31 oktobra 1916.

Istočno bojište:

Fronta generala konjice Nadvojvode Karla Franja Josipa:

Još se boj bježe kod Oršove i s one strane južnih pograničnih planina Erdelja. Dropadoše napadi, što su ih Rumunji preuzeli sjeverno od Cernahviza i sjeverno od Câmpulunga. Na ugarskoj istočnoj granici i u šumovitim Karpaticima bilo je jučer surazmjerno mirno. Austrijsko-ugarske bojne snage i njemačke bojne snage generala Falkenhayna odnijehše od 10. oktobra, 151 oficira i 9920 momaka i oteše 37 topova, 47 mitraljeza, jednu zastavu i mnogo ratnog materijala.

Fronta gen. maršala Princa Leopolda Bavarskoga:

Njemačke se čete kod Lipnice dolne, a turski bataljuni južno od Brzezanya, domogoše jako ušančenih neprijateljskih pozicija; tu otaše u rukama napadača 4 oficira, 170 momaka i 9 mitraljeza. Kod Lubaczówke u Volhyniji uzbijeni su ruski zagoni.

Talijansko bojište:

Dijelovi primorske fronte stoje pod vatrom artiljerije i minâ promjenljive jakosti. U Tirolo smo odbili, sa znatnim gubicima po neprijatelja, navalu alpskog bataljuna na Gardinal, u Fasanskim Alpama.

Jugo istočno bojište:

Kod austrijsko-ugarskih bojnih snaga ništa važno.

BEČ, 1. Službeno se javlja:

«1 novembra 1916».

Istočno bojište:

Vojna fronta generala konjice Nadvojvode Karla Franja Josipa:

Zapadno od Predealske doline uspije našim četama da provale u neprijateljsku poziciju; tu oteše 10 pješadijskih topova i 17 mitraljeza. Jugo istočno od Rotenturmskog klanca zakročilo se naprijed.

Vojna fronta gener. maršala princa Leopolda Bavarskoga:

Poslije žestoke artiljerijske pripreme, neprijatelj, pri smrkavanju, pokušao da preotme pozicije na istočnoj obali Narajowke, koje je izgubio dana 30 oktobra. Ma da je neprijatelj pet puta u masama navaljivao, zadržasmo mahom naše pozicije. Na isti način propadoše i jaki napadi na otmanske čete. Na Bystrzyca Solotwinskoj neprijateljske odjeljke protjerasmo vatrom.

Talijansko bojište:

Na južnom krilu primorske fronte vatra neprijateljske artiljerije i minâ porasla je za jučerašnjeg dana opet do velike jakosti. Od 3 sata po podne neprijateljska pješadija u dolini Vipave i na kraškoj visoravni počme da se otiskuje prema našim pozicijama. Gdje je naše razrušene opkope smatrala gotovim za napad, stade napadati, ali smo je odbili, što zaopornom vatrom, što protuudarcom. U večer vatra se stiša, pak u noći započe iznova sa velikom žestinom.

Talijanski letioci baciše mnogo bomba na Dutovlje, Sežanu i Miramar; ali ne nanijehše znatna kvara. Kapetan Schünzel obori hicima nad Danzanskom uvalom jednu letjelicu Caproni.

Jugo-istočno bojište:

Kod c. i k. četâ nije se ništa zbililo.

Zamjenik poglavice generalnog štaba
v. Höfer podmaršal.

Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 31. Si comunica ufficialmente:

„31 ottobre 1916.

Teatro della guerra orientale:

Fronte del generale di cavalleria Arciduca Carlo Francesco Giuseppe:

Dresso Orsova ed al di là dei monti meridionali sul confine della Transilvania si continua a combattere. Gli attacchi lanciati dai Rumeni a nord di Cernahviz ed a nord di Câmpulung fallirono. Sul confine orientale ungherese e nei Carpazi boscosi regnò anche ieri, relativamente, calma. Le forze austro-ungariche e germaniche del generale Falkenhayn fecero progredire dal 10 ottobre, 151 ufficiali e 9920 uomini. Il bottino ascende a 37 cannoni, 47 mitragliatrici, una bandiera e molti attrezzi di guerra.

Fronte del principe Leopoldo di Baviera.

Truppe germaniche presso Lipnica Dolna, e battaglioni turchi a sud di Brzezanya s'impossessarono di posizioni nemiche validamente trincerate; nel quale incontro rimasero nelle mani degli assalitori 4 ufficiali 170 uomini e 9 mitragliatrici. Dresso Lubaczówka nella Volinia vennero ribattute punte russe.

Teatro della guerra italiano:

Tratti del fronte del Litorale stanno sotto un fuoco di artiglieria e di mine di forza variante. Nel Tirolo un attacco di battaglioni di Alpini contro il Gardinal, nelle alpi di Fassa, fu respinto con rilevanti perdite del nemico.

Teatro della guerra sud-orientale:

Dresso le forze austro-ungariche nulla di importante.

VIENNA, 1. Si comunica ufficialmente:

„1 novembre 1916.

Teatro della guerra orientale:

Fronte del generale di cavalleria Arciduca Carlo Francesco Giuseppe:

Ad occidente della valle del Predeal riesci alle nostre truppe di penetrare nella posizione nemica; nel quale incontro furono catturati 10 cannoni di fanteria e 17 mitragliatrici. A sud est del valico di Rotenturm fu guadagnato terreno.

Fronte del principe Leopoldo di Baviera:

Dopo violenta preparazione di artiglieria, il nemico sull'annottare tentò di impadronirsi nuovamente delle posizioni da esso perdute il 30 ottobre alla riva orientale della Narajowka. Ad onta di un assalto in masse, ripetuto per cinque volte, le nostre posizioni furono mantenute completamente. Fallirono parimenti forti attacchi contro le truppe ottomane. Sulla Bystrzyca Solotwinka riparti nemici vennero cacciati col fuoco.

Teatro della guerra italiano:

Sull'ala sinistra del fronte del Litorale, durante la giornata di ieri, il fuocoenemico di artiglieria e di minesali nuovamente a grande forza. Dalle tre del pomeriggio la fanteria nemica nella valle del Vippaco e sull'altipiano carsico cominciò ad avanzare contro le nostre posizioni. Là dove essa riteneva i nostri fossati, sconvolti dai proiettili, maturi per l'assalto, impegnò anche attacchi, che tuttavia vennero ribattuti o con fuoco di sbarramento o con contropunte. Alla sera il fuoco languì; si riaccese però di nuovo durante la notte, con grande violenza.

Aviatori italiani lanciarono numerose bombe sopra Duttoule, Sesana e Miramar, senza causare danni di rilievo.

Il capitano Schünzel ha abbattuto sopra la baia di Panzano un velivolo Caproni.

Teatro della guerra sud-orientale:

Dresso le i. e r. truppe nessun avvenimento.

Il sostituto capo dello stato maggiore generale
von Höfer tenente maresciallo.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog stana.

BERLIN, 31. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 31 oktobra 1916:
Zapadno bojište:

Nepovoljne prilike vremena ograničiše bojovnu djelatnost na Sommi. Potjerasma vatrom neprijateljska odjeljenja, koja su napredovala na sjevero-istoku i istoku od *Les Boeuksa*. Propala je navala francuske satnije na *La Maisonette*. Na jednaki način ne uspješne ni pokušaji četâ s ručnim granatama da prodru u naše nove opkopa na jugu od *Biachesa*.

Napad ojačih francuskih snaga na *Ablaincourt* i s obje strane ceste *Chaulnesa-Lihonsa*, nije mogao radi naše obrambene vatre da se razvije. I u području *Meuse* bilo je mirnije nego li prošastih dana.

Istočno bojište:

Ruski napad na poziciju na *Ščari* kod *Krašina* odbijen je krvavo. Sjevero-zapadno od *Beresteczka*, na gornjem *Styru*, bojevi prednjeg polja povoljno su po nas protekli. Ruski zagon jugo-zapadno od *Stanislawe* ostao je bez uspjeha.

Balkansko bojište:

U *Dobrudži* stanje je nepromijenjeno. U istočnom dijelu obluka *Černe* potisnuo je bugarski protuudarac srpska odjeljenja, koja su isprva imala uspjeha, u njihove izlazne pozicije, zadavši im dosta gubitaka.

BERLIN, 1. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 1 novembra 1916.

Zapadno bojište:

U području *Somme* Englezi se otisnuše iz kraja oko *Courcelette* iz linije *Gueudecourt-Les Boeuks* na napad, koji se skršio sa znatnim gubicima.

Istočno bojište:

Det puta ponovljeni ruski napadi na položaje na istočnoj obali *Narajovke* koje smo im oteli dana 30 oktobra, propadoše sa krvavim gubicima po neprijatelja. I turske čete sadržase stečeno zemljište protiv jakih napada, i uzbiše brzim protuudarcem neprijatelja iz jednog mjesta, u koje bijaše provalio. Na *Bystrzyca Solutwiskoj* austro-ugarske čete odbiše vatrom neprijateljske odjeljke.

Vojna fronta generala konjice Nadvojvode Karla Frana Josipa:

U *Erdelju* ukupno se stanje nije promijenilo. Austro-ugarske čete postigoše važan uspjeh zapadno od *Predealske* ceste, gdje su u rumunjsku poziciju prodrle i odnijele 10 pješadijskih topova i 17 mitraljeza. Jugoistočno od *Rotenturmskog* klanca naša je ofenziva napredovala.

Balkansko bojište:

Nije bilo dogagjaja osobite važnosti.

Prvi general kvartirmajstor *Ludendorff*.

Izveštaji turskog glavnog stana.

CARIGRAD, 1. Glavni stan javlja:
Fronta Perzije:

U krvavu okršaju sjeverozapadno od *Hamadana*, u okolici *Bidjara* potukosmo neprijatelja, koji se u neredu povuče, izgubivši mnogo momčadi, što mrtve što ranjene; osim toga zarobismo zapovjednika jedne satnije i 120 vojnika, a zaplijenismo pušaka i drugog ratnog materijala, te zapremismo nanovo mjesto *Bidjar*. Na sjeveru od *Sakiza* uzbili smo odjeljke ruske konjice, zadavši neprijatelju gubitaka.

CARIGRAD, 2. Glavni stan javlja, 1 novembra:
Nema znatnih dogagjaja na nijednoj fronti.

Izveštaji bugarskog glavnog stana.

SOFIJA, 31. Izveštaj generalnog štaba, 31 oktobra:
Mačedonska fronta:

Uzbili smo ponovno pravcem na *Koritzu* slabe neprijateljske odjeljke, koji su se jugo-zapadno od *Malikskog* jezera bili nešto otisnuli. U istočnom dijelu obluka *Černe* Srbi pokušashe da napanu, ali ih protuudarcem potjerasmo natrag u njihove izlazne pozicije. Na isti način uzbismo slab neprijateljski napad kod *Dobropolja*. Na fronti *Belašice* i na *Strumi* neprijateljska artilerija bombardova bez uspjeha nekoliko napučenih mjesta pred frontom.

Na rumunjskoj fronti stanje se nije izmijenilo.

SOFIJA, 1. Izveštaj generalnog štaba:

Mačedonska fronta:

Stanje se nije promijenilo. Izmegju *Malikskog* i *Drjespenskog* jezera neznatan boj izmegju odjeljaka predstraža. Na čitavoj fronti od *Drjespenskog* jezera do *Doiranskog* slaba artilerijska vatra. Slabi neprijateljski napadi kod sela *Krape* i *Bahova* odbijeni su lako. Južno od *Tarnove* protjerasmo neprijateljske čete, i odnijesmo nekoliko mitraljeza i sprava za bacanje mina. Na zanozi *Bjelašice Planine* miruje se. Na fronti *Strume* neprijatelj napredova, poslije artilerijske vatre, skoro na cijeloj fronti; ali ga ustavismo vatrom naše pješadije, artilerije i mitraljeza.

Na egejskoj obali mirno.

Rumunjska fronta:
Nikakve promjene.

I bollettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 31. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 31 ottobre 1916.

Teatro della guerra occidentale:

Condizioni meteorologiche sfavorevoli temperarono l'attività combattiva sulla *Somme*. A nord est e ad est di *Les Boeuks* riparti nemici avanzanti furono cacciati indietro col fuoco. L'attacco di una compagnia francese, diretto contro *La Maisonette* fallì. Fallirono del pari i tentativi di truppe con granate a mano, di penetrare nei nostri nuovi fossati a sud di *Biaches*. Un attacco di forze francesi più numerose contro *Ablaincourt* e da ambo i lati della strada *Chaulnes-Lihon* non giunse ad esplicazione sotto il nostro fuoco di difesa. Anche nella regione della *Mosa* vi fu più calma che nei giorni precedenti.

Teatro della guerra orientale:

Un attacco di Russi contro la posizione della *Schtschara* presso *Kraszin* venne sanguinosamente respinto. A nord ovest di *Beresteczko*, sullo *Styr* superiore i combattimenti d'avancampo ebbero per noi un decorso favorevole. A sud-ovest di *Stanislaw* una punta russa rimase senza successo.

Teatro della guerra balcanico:

Nella *Dobrugia* situazione inalterata. Nella parte orientale dell'arco della *Černa* riparti serbi, dopo un successo iniziale, vennero con una contropunta bulgara ributtati, con ricche perdite, nelle posizioni di sortita.

BERLINO, 1. Si comunica ufficialmente:

„1 novembre 1916.

Teatro della guerra occidentale:

Nella regione della *Somme* gli Inglesi dalla regione di *Courcelette* e dalla linea *Gueudecourt-Les Boeuks* avanzarono ad un attacco, che crollò, ricco di perdite.

Teatro della guerra orientale:

Contrattacchi russi, ripetuti per cinque volte contro le posizioni da noi prese il 30 ottobre sulla riva orientale della *Narajowka*, fallirono con perdite sanguinose del nemico. Anche le truppe ottomane mantengono, di fronte a forti attacchi, il terreno guadagnato, e con una rapida contropunta ributtarono il nemico da una posizione in cui era penetrato. Sulla *Bystrzyca Solutwiska* truppe austro-ungariche respinsero col fuoco riparti nemici.

Fronte del generale di cavalleria Arciduca Carlo Francesco Giuseppe:

Nella *Transilvania* la situazione complessiva è inalterata. Un importante successo conseguirono, ad occidente della strada del *Predeal*, reggimenti austro-ungarici che penetrarono nella posizione rumena, e catturarono 10 cannoni di fanteria e 17 mitragliatrici. A sud est del valico di *Rotenturm*, la nostra offensiva fece progressi.

Teatro della guerra balcanico:

Nessun avvenimento di importanza essenziale.

Il primo quartiermastro generale *Ludendorff*.

I bollettini del quartiere generale turco.

COSTANTINOPOLI, 1. Il quartiere generale comunica:

Fronte persiano:

In una fazione sanguinosa a nord ovest di *Hamadan*, nella regione di *Bidjar*, abbiamo battuto il nemico, che si è ritirato in disordine, ed ebbe gravi perdite in morti e feriti. Abbiamo inoltre fatto prigionieri il comandante di una compagnia e 120 soldati; abbiamo catturato fucili ed altro materiale di guerra, ed abbiamo rioccupato la località di *Bidjar*. A nord di *Sakiz* riparti di cavalleria russa furono ributtati con perdite pel nemico.

COSTANTINOPOLI, 2. Il quartiere generale comunica in data 1 novembre:

Su nessun fronte vi furono avvenimenti d'importanza.

I bollettini dello stato maggiore bulgaro.

SOFIA, 30. Rapporto dello stato maggiore generale del 30 ottobre:

Fronte macedone.

Abbiamo nuovamente ributtato in direzione di *Koritza* deboli riparti nemici, che erano avanzati alquanto a sud ovest del lago di *Malik*. Nella parte orientale dell'arco della *Černa* i Serbi tentarono di attaccare; ma furono con un contrattacco ricacciati nelle loro posizioni di sortita. Abbiamo ribattuto parimenti un debole attacco del nemico presso *Dobropolje*. Sul fronte della *Bjelašica* e sulla *Struma* l'artiglieria nemica cannoneggiò senza risultato alcune località abitate, site dinanzi al fronte. Sul fronte rumeno situazione inalterata.

SOFIA, 1. Rapporto dello stato maggiore bulgaro:

Fronte macedone:

Situazione immutata. Fra il lago di *Malik* e quello di *Prespa* combattimento insignificante tra riparti d'avanguardia. Su tutto il fronte, dal lago di *Prespa* al lago di *Doiran*, debole fuoco di artiglieria. Deboli attacchi del nemico presso i villaggi di *Krapa* e *Bahovo*, furono agevolmente respinti. A sud di *Tarnova* abbiamo sloggiato truppe nemiche e catturato mitragliatrici e lanciamine. Appiedi della *Bjelašica planina* calma. Sul fronte della *Struma* il nemico, dopo un fuoco d'artiglieria, avanzò quasi su tutto il fronte. La sua marcia in avanti fu trattenuta dal nostro fuoco di fanteria, di mitragliatrici e di artiglieria.

Sulle spiagge dell'*Egeo* calma.

Fronte rumeno.

Nessun mutamento della situazione.

SOLLUN, 1. (R)
Solun, napadnut je
atinskoj Vladi. Izmi
Napokon bataljun

BERLIN, 31. Tr
potopile su u Konal
tona.

LONDON, 1. V
botia iz Glasgowa.

DARIZ, 1. Dren
Irma; vojska mu je
KRISTIJANJA,
Sv. Vincentskim rto
LONDON, 1. Vi
brod Massalia.

Povra
BERLIN, 31. Do
duzeća preko atlant

BEČ, 31. (Wien
stru predsjedniku K
prijedloge, udjeljuje
be, te u isto vrijeme
ministra pravde; ge
zemaljske obrane; t
nastave; baruna Trn
sjednika upravnog s
posala; namjesnika
predstojnika izvan s
predstojnika Draguti
Ernesta Schaible za
za ministra poljodjel

U drugim ručn
knezu *Hohenloe*, *Hoc
mülleru* svoje puno p
teškim prilikama, pr
Forstera, *Zenkera*,
službi, te imenuje z
Kučić i udjeljuje *Mor
prvoga razreda.*

Barun *Schwartz*
1912 godine drugi
komisije za promica
godine namjesnik u
ne prešao u mirov
ministarstvu trgovin
financija; a u posljed
ral major *Schaible* b
je, a doskora zapovj
je u *Gospodskoj Ku
zadnje vrijeme bio v*

BEČ, 1. Javljavu
oprovrganju, neće
Crnoj Gori buknuo u
Gori sve je mirno,
povoljan simptom z
su Crnogorci već o
dizanju zemlje.

Trgovacka
NEWLONDON,
ovamo povratila.
(Opaska). U Br

Pokl
RIT), 1. Talijans
pušten, jer da ga lij
nebljem.

LONDON, 1. (T
poslanika pregovara
družise narodnom p
oficiri bi po svoj pri
pravo, da kasnije mog

LUGANO, 1. (D
de, da se protjeraj
osam članova diplom

Utisak
LONDON, 1. (D
u glavnom gradu ve
reju. Pristalice vje
dano.

Tiskarnica č. k. dalmat

Sukobi između grčkih četa.

SOLUN, 1. (Reuter). Pješadijski bataljun, koji je išao iz Verrie u Solun, napadnut je kod Gilde od četa iz Katerini, koje su ostale vjerne atinskoj Vladi. Izmijenilo se nekoliko hitaca i više je vojnika ranjeno. Napokon bataljun uspije da se protuče kroz redove napadača.

Potopijene lagje.

BERLIN, 31. Tri podmornice, koje su nedavno u domaće luke stigle, potopile su u Konalu u malo dana 21 lagju, ukupnih po prilici 28.500 tona.

LONDON, 1. Vijest Lloydove agencije: Potopljen je parni brod *Cabotia* iz Glasgova. Takogjer je potopljen i norveški parni brod *Falkefjell*.

PARIZ, 1. Prema vijesti «Temps»-a potopljen je francuski parni brod *Irma*; vojska mu je spašena.

KRISTIJANIJA, 1. Pjemačka je podmornica potopila u subotu pred Sv. Vincentskim rtom norveški parni brod *Thorvald*.

LONDON, 1. Vijest Lloydove agencije: Potopljen je grčki parni brod *Massalia*.

Povratak njemačke podmornice „U 53“.

BERLIN, 31. Podmornica «U 53» povratila sa zdravo kući sa preduzeća preko atlantskog Oceana.

Novo austrijsko ministarstvo.

BEČ, 31. «Wiener Zeitung» objelodanjuje Drevišnje ručno pismo ministru predsjedniku *Koerberu*, kojim Njegovo Veličanstvo odobrava njegove prijedloge, udjeljuje milostivo austrijskim ministrima traženi otpust od službe, te u isto vrijeme imenuje: ministra izvan službe d.r. Frana *Kleina* za ministra pravde; generala pukovnika baruna *Georgi* nanovo za ministra zemaljske obrane; baruna *Hussareka* nanovo za ministra bogoštovlja i nastave; baruna *Trnku* nanovo za ministra javnih radnja; drugog predsjednika upravnog sudišta baruna *Schwartzena* za ministra unutrašnjih posala; namjesnika izvan službe *Bobrzynskoga* za ministra; odjelnog predstojnika izvan službe *Stybrala* za ministra trgovine; odjelnog predstojnika *Dragutina Mareka* za ministra financija; generala majora *Ernesta Schaible* za ministra željeznica, i Henrika grofa *Clam-Martinica* za ministra poljodjelstva.

U drugim ručnim pismima Česar izriče ministrima koji odstupaju: knezu *Hohenloe*, *Hohenburgeru*, *Forsteru*, *Zenkeru*, *Morawskome* i *Spitzmülleru* svoje puno priznanje i najtopliju blagodarnost za požrtvovni radu teškim prilikama, pridržava sebi da ministre, koji odstupaju *Hohenlohe*, *Forstera*, *Zenkeru*, *Morawskoga*, *Lethu* i *Spitzmüllera*, opet upotrebi u službi, te imenuje za kneza *Hohenlohe* doživotnim članom Gospodske Kuće i udjeljuje *Morawskome*, *Lethu* i *Spitzmülleru* Red željezne krune prvoga razreda.

Barun *Schwartzena* bio je više godina namjesnik u Tiroli; od 1912 godine drugi je predsjednik upravnog sudišta i bio je predstojnik komisije za promicanje upravne reforme. *Bobrzynski* bio je od 1908 do 1913 godine namjesnik u Galiciji. *Stybral* služio je, prije nego je 1907 godine prešao u mirovinu kao predstojnik trgovačko-političkog odjela u ministarstvu trgovine. *Marek* bio je budžetni izvijestitelj u ministarstvu financija; a u posljednje vrijeme bio je na čelu budžetnog odjela. General major *Schaible* bio je zapovjednik željezničke i telegrafске pukovnije, a doskora zapovjednik brigade saobraćajnih četa, Grof *Clam-Martinic* je u Gospodskoj Kući, jedan od vijenijih članova desnice, kojoj je u zadnje vrijeme bio vogja.

Prilike u Crnoj Gori.

BEČ, 1. Javlja iz stana ratne štampe: Unatoč odlučnom službenom oprovrgavanju, neće da u neprijateljskoj štampi umuknu glasovi da je u Crnoj Gori buknuo ustanak. Te su vijesti do kraja neosnovane. U Crnoj Gori sve je mirno, i u narodu vlada mirmo raspoloženje. Kao osobito povoljan simptom za raspoloženje pučanstva, može se smatrati to, da su Crnogorci već od svoje volje stali da sudjeluju u gospodarskom podizanju zemlje.

Trgovačka podmornica «Deutschland» u Americi.

NEWLONDON, 1. Njemačka se trgovačka podmornica «Deutschland» ovamo povratila. (Opaska). U Bremen nije još stigla nikakva vijest o dolasku.

Poklisar Tittoni povlači se iz Pariza.

RIM, 1. Talijanski Poklisar u Parizu Tittoni zamolio je da bude otpušten, jer da ga liječnici svjetuju da sprovede zimu pod blagim podnebljem.

Ententa i Grčka.

LONDON, 1. «Times» javlja iz Atine: Između kralja i ententinih poslanika pregovara se o zaštiti interesa onih grčkih oficira, koji se pridružuje narodnom pokretu. Da se ne ugrozi oficijelna neutralnost Grčke, oficiri bi po svoj prilici zatražili da ih se otpusti, ali bi pridržali sebi pravo, da kasnije mogu opet stupiti u grčku vojsku sa starim razredom čina.

Novi zahtjevi Entente u Grčkoj.

LUGANO, 1. «Patria» piše, da četvorni sporazum traži od grčke vlade, da se protjeraju grčki gragjani njemačkog porijekla, megja njima osam članova diplomacije.

Utisak torpedovanja „Angeliki“ u Atini.

LONDON, 1. «Daily Telegraph» javlja iz Atine: Kod pristaša Venizelosa u glavnom gradu veliko je uzbudjenje radi torpedovanja *Angeliki* u Direju. Pristalice vjerni kralju drže, da je postupanje Njemačke opravdano.

Scontri fra truppe greche.

SALONICCO, 1. (Reuter). Un battaglione di fanteria, che da Verria marciava per Salonicco, fu attaccato presso Gida da parte di truppe da Katerini, rimaste fedeli al governo di Atene. Furono scambiate alcune fucilate, parecchi soldati rimasero feriti. Il battaglione, alla fine, si aprì la strada attraverso le file degli assalitori.

Navi affondate.

BERLINO, 31. Tre sottomarini, che fecero testè ritorno nei porti nazionali, hanno colato a picco in pochi giorni nel Canale della Manica, 21 navi, di complessive 28.500 tonnellate.

LONDRA, 1. Notizia del Lloyd, il piroscafo *Cabotia* da Glasgov venne colato a picco. Il piroscafo norvegese *Falkefjell* venne parimenti affondato.

PARIGI, 1. Secondo il «Temps» il piroscafo francese *Irma* venne affondato; l'equipaggio fu salvato.

CRISTIANIA, 1. Il piroscafo norvegese *Thorsdal* venne colato a picco sabato, dinanzi al capo San Vincenzo, da un sottomarino germanico.

LONDRA, 1. Notizia del Lloyd da Gibilterra: Il piroscafo greco *Massalia* venne affondato.

Il ritorno dell' „U. 53“.

BERLINO, 31. Il sottomarino «U 53» fece ritorno incolume in patria dalla sua operazione attraverso l'oceano Atlantico.

Il nuovo ministero austriaco.

VIENNA, 1. La «Wiener Zeitung» pubblica un autografo Sovrano al ministro presidente d.r. *Koerber*, con cui l'Imperatore accoglie le sue proposte, accorda in grazia ai ministri austriaci il chiesto sollevamento dal loro ufficio, e nomina contemporaneamente il ministro fuori di servizio d.r. Francesco *Klein* a ministro della giustizia, il colonnello generale barone *Georgi* nuovamente a ministro della difesa del paese, il barone *Hussarek* nuovamente a ministro del culto e dell'istruzione, il barone *Trnka* nuovamente a ministro dei lavori pubblici, il secondo presidente del tribunale amministrativo barone *Schwartzena* a ministro dell'interno, il luogotenente fuori di servizio *Bobrzynski* a ministro, il capo sezione fuori di servizio d.r. Francesco *Stybral* a ministro del commercio, il capo sezione Carlo *Marek* a ministro delle finanze, il maggiore generale *Ernesto Schaible* a ministro delle ferrovie, ed Enrico conte *Clam-Martinic* a ministro dell'agricoltura.

In altri autografi l'Imperatore esprime ai ministri che escono di carica: principe *Hohenlohe*, *Hohenburger*, *Forster*, *Zenker*, *Morawski* e *Spitzmüller* il suo pieno riconoscimento ed i più caldi ringraziamenti per i servizi prestati, con piena devozione, in difficili circostanze; si riserva di reimpiegare in servizio i ministri uscenti di carica: *Hohenlohe*, *Forster*, *Zenker*, *Morawski*, *Leth* e *Spitzmüller*; nomina il principe *Hohenlohe* a membro a vita della Camera dei Signori; conferisce a *Morawski*, *Leth* e *Spitzmüller* l'ordine della Corona Ferrea di prima classe.

Il barone *Schwartzena* fu per parecchi anni luogotenente nel Tirolo, ed è dal 1912 secondo presidente del tribunale amministrativo, presiedeva alla commissione per la riforma amministrativa; *Bobrzynski* fu dal 1908 al 1913 luogotenente in Galizia; *Stybral* prima del suo collocamento nello stato di riposo, seguito del 1907, fu capo della sezione politico-commerciale al ministero del commercio; *Marek* era referente al bilancio nel ministero delle finanze, e attualmente era capo della sezione del bilancio; il maggiore generale *Schaible* era comandante di un reggimento ferroviario e telegrafico, e recentemente comandante di una brigata di truppe delle comunicazioni. Il conte *Clam-Martinic* è alla Camera dei Signori un membro eminente della destra, di cui negli ultimi tempi era capo.

La situazione nel Montenegro.

VIENNA, 1. Dal quartiere della stampa di guerra si comunica: Ad onta di una recisa smentita ufficiale non vogliono ancora tacere nella stampa estera nemica le voci di un'insurrezione nel Montenegro. Queste notizie sono completamente infondate. Nel Montenegro regna calma completa; anche lo spirito della popolazione è del tutto tranquillo. Sintomo particolarmente consolante della disposizione d'animo della popolazione, si è che i Montenegrini cominciano già spontaneamente a collaborare al risorgimento economico del paese.

Il sottomarino mercantile «Deutschland» in America.

NEWLONDON, 1. Notizia della Reuter: Il sottomarino mercantile «Deutschland» è qui giunto.

(Nota) A Brema non è ancora pervenuta alcuna notizia dell'arrivo del «Deutschland».

L'ambasciatore Tittoni si ritira da Parigi.

ROMA, 1. L'ambasciatore italiano a Parigi, Tittoni, pregò di essere sciolto dall'ufficio, dovendo, per consiglio dei medici, passare l'inverno in un clima più mite.

L'Intesa e la Grecia.

LONDRA, 1. Il «Times» ha da Atene. Fra il Re e gli inviati dell'Intesa si è trattato intorno alla tutela degli interessi degli ufficiali greci, che si associano al movimento nazionale. Per non pregiudicare la neutralità ufficiale della Grecia, gli ufficiali probabilmente pregherebbero di essere licenziati, col diritto di riprendere più tardi il rango di prima nell'esercito greco.

Nuove pretese dell'Intesa in Grecia.

LUGANO, 1. Secondo la «Patria» l'Intesa esige dal governo greco l'espulsione dei cittadini greci di origine germanica, fra gli altri di otto membri della diplomazia greca.

L'impressione in Atene pel siluramento dell' „Angeliki“.

LONDRA, 1. Il «Daily Telegraph» ha da Atene. Il siluramento del piroscafo «Angeliki» nel Direo, ha prodotto nei circoli Venizelisti della capitale grande eccitazione. Nei circoli fedeli al re, si è del parere che il procedere della Germania è giustificato.

Cijena je na godišnjicu
Dalmatinskoj za 100
Dalmatinskomu Kraljevstvu
Na polugodište i na tri mjeseca
Dalmatinskoga 100
10 para. Zastareni brojevi
Pitanja za predavanje
kakav obzir uzeti; pitanja
će povraćena. — Pretpostavke
se ne vraćaju. — Neplaćeno

Pisma i novce
skoga u Zadru.

Objava

(Službene su jedino vijesti)

IZLA

Izveštaj

BEČ, 2 novembra 1918.

9 novembra 1918.

Istočno bojište

Fronta generalna

U prostoru južnog
zakročismo iznova
austro-ugarske i njemačke
odbiše rumunjske napade
preduzeća na pretpostavke

Fronta gen. ma

Njemačke čete
prijatelja iz jako uspjeha
i zarobiše 22 ruska
za bacanje mina.

Talijansko

U goričkom kraju
talijanska vojska, koja
ma, napadoše južno
naših četa. Pošto je
vanredne žestine, o
dolini Vipave imahu
Sedam neprijateljskih
tu sasvim. Na sjeveru
11 sati prije podne
steče zemljišta preko
duzeti protunapadi
neprijateljskim rukama
zija. U južnom dijelu
naše pozicije.

U uspjehu južnog
ska pješadijska pukovnija
ska pješadijska pukovnija
stojčke i održaše se
služuju da ih se u
nijesmo 7 mitraljeza

Jugo istočno
Nepromijehjeno

Dogogjaji n
BEČ, 2. U večernje
palo vrlo uspješno
radionice «Adria» kod
željezničke naprave
stanice u Gradu.

Izvj

BERLIN, 2. Wo
Veliki glavni sta
Zapadno bojište
Engleski zagon
napadi u odsječku L
korist sjevero istočno